

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG****DIHLAHLOBO TSA MAKGAOLAKGANG**

**POSSIBLE ANSWERS FOR :**      **SESOTHO LELEME LA TLATSETSO**  
**BOEMO BO PHAHAMENG**  
**(Pampiri ya Bobedi)**

---

**POTSO 1***Tlhaka ya Basotho – P T P K Maboea*

- |      |  |     |
|------|--|-----|
| 1.1  | Moleleki wa makgonthe                                      | (2) |
| 1.2  | Tshwantshiso   | (2) |
| 1.3  | 6  | (2) |
| 1.4  | Enjambamente   | (2) |
| 1.5  | Moleleki   | (2) |
| 1.6  | Mosuwe   | (2) |
| 1.7  | Ya mantswe   | (2) |
| 1.8  | Epanalepsese   | (2) |
| 1.9  | Sekolo se / rupeletseng baetapele ba bangata ho tsa thuto. | (2) |
| 1.10 | O rupelletse batho ba bohlokwa                             | (2) |
| 1.11 | Boitseko   | (2) |
| 1.12 | Sejura   | (2) |
| 1.13 | Tsa thuto  | (2) |
| 1.14 | Khakhafoni   | (2) |
| 1.15 | Tlosang kgethollo ya mmala bophelong ba lona               | (2) |
| 1.16 | Ho hatella moelelo   | (2) |

1.17	(a) Sesebediswa se kgang metsi	(1)
	(b) se kgutleleng morao	(1)
	(c) Kwaholla – ho bula ntho e kwahetsweng	(1)
	(d) Mengwapo e salang ha o phatsitswe	(1)
1.18	Elepsese	(2)
1.19	Anastrofi Lona dinatlahadi betang dipelo	(2) [40]

**POTSO 2*****Mehaladitwe ha e eketheha – T Mafata***

2.1	Mariha ho kotulwa mabele le poone	(3)
2.2	Mosebetsi o kopanetsweng ke batho ba bangata	(2)
2.3	Mohlodi / mmopi wa dintho tsohle lefatsheng	(2)
2.4	Ee! Ha ba ne ba fumana tjhai e ngata ba leboha badimo ka ho etsa moketjana	(3)
2.5	Ho kula ha Theko	(2)
2.6	Ntatae	(2)
2.7	Ya ho qala	(2)
2.8	(a) Moo ho bolokwang dijo tse kotutsweng [mabele/poone]	(2)
	(b) dijo tse fumanweng masimong ka mora kotulo.	(2)
2.9	Ke kgarebe ya hae	(2)
2.10	Tshebedisano ya Dipuo le Dibakiso	(2)
2.11	Ho rekisa mafielo, diroto le dithebe	(6)
2.12	Ke mona. Ba ne ba sa rate ha a ratana le Dibakiso	(2)
2.13	Dikarabo di tla abelwa matshwao ho ya ka maikutlo a bahlahlojuwa.	(3)
2.14	Mafikeng	(2)
2.15	Dibakiso o ile a mo tshwarela, ba utlwana hape.	(1)
2.16	Hobane a ne a sa bolla	(2) [40]

**POTSO 3**

*Bokgeleke ba Basotho – R Moeketsi*

3.1.1	lefura	
3.1.2	basadi	
3.1.3	kotlo	
3.1.4	leraha	
3.1.5	molodi	5x2=(10)
3.2.1	lebese	
3.2.2	motlhoto	
3.2.3	sethunya	
3.2.4	mokgubu	
3.2.5	lemati	5x2=(10)
3.3.1	di ruta bana ka boitshwaro bo botle	
3.3.2	ho hlompha	
3.3.3	ho nyatsa bobe jk. polao, boshodu	
3.3.4	di lemosa ka ditsietsi tse ka ba hlahelang	
3.3.5	ho mamela ka tlhoko le kutlwisiso	
3.3.6	ho ithuta ho pheta ditaba ka tatelano ya dintlha	3x2=(6)
3.4	dithoko tsa marena, tsa bahale, tsa makolwane, tsa ditaola	1x4=(4)
3.5.1	sebera	
3.5.2	sebipelo	
3.5.3	seqoma	
3.5.4	nyopa	
3.5.5	lehala	5x2=(10) [40]

**POTSO 4**

*Leru Le Lefubedu – T W D Mohapi*

4.1.1	letona la morena	
4.1.2	robale	
4.1.3	opa diatla	
4.1.4	balehang	4x2=(8)
4.2.1	Basotho	
4.2.2	Lesotho	
4.2.3	Thola	
4.2.4	Bohloko	4x2=(8)
4.3	Lesotho	(2)
4.4	Ho se phele ka kgotso	(2)
4.5	Moedi o se o le haufi le moo re dulang teng. O se o fokoditse naha ya rona	(2)
4.6	wa Mohokare	(1)
4.7	papiso/tshwantshanyo	(2)
4.8	ho ya ka terama ho bolelwa mathata ao ba neng ba tobane le ona	(3)
4.9	Maburu, Makgerikwa, Makorane	(3)
4.10	Boshodu	(1)
4.11	Mmaletswai	(2)
4.12	Tjhe! Moshweshwe o ile a bolella Boshof hore ha ho ka moo a ka itlamang ho fedisa boshodu. A qetella a laela ba tsamayang le yena hore ba tsamaye. Naha ke ya Basotho.	(3)
4.13	Moletsane, Majara, Letsie, Molapo, Masopha, Molapo, Sekgonyana.	(3)
		[40]

**POTSO 5**

*Pelong ya ka – M S Mofokeng*

5.1	Boqheku	(2)
5.2	Ho hola ho ba banna le basadi ba nang le malapa.	(2)
5.3	Ho mo thusa ho atamela dilemong tseo a di ratang	(2)
5.4.1	ho fokola mmeleng	
5.4.2	ho nyamela ha mesifa e neng e le matla	
5.4.3	ho tsamaya jwalo ka ngwana	
5.4.4	lentswe le a fokola	
5.4.5	ha a sa tseba ho ja hantle	5x2=(10)
5.5	lefu	(2)
5.6	ha ho buuwa ka metswalle ya bona, ha ho buuwa ka bana ba bona	(4)
5.7	ho mo thusa ho kwenya dijo	(2)
5.8.1	bebofatsa bohloko	
5.8.2	bao o tswalanang le bona	
5.8.3	Selemo se tl Lang	(6)
5.9	titjhere	(2)
5.10	Bophelo	(2)
5.11	Letsatsi, Hlakodi le Putswe	(3)
5.12	Ba hlokahetse, e se e le bafu	(1)
5.13	e ne e le thope e tshehlana	(2)
		[40]

**PALOHOHLE KA KAKARETSO:** 80